

LO GRINHON

LA GAZETA DAT VIVARÉS D'EN
NAT

N° 55 PRIMA DE 2006

SOMARI

- 1 - Lo Grinhon ten lo còp
- 2 - Per Auvir
- 3 - Lo Toane e lo Sandron
La Ronda daus Mes
- 4 - Qualques nòvas
dau Cosmòs
- 6 - Paura vielha charreta
Mots Croisats
- 7 - Los Binhets
de Càcias
- 8 - La Viá a la campanha
Mots croisats (resp.)

LO GRINHON TEN LO CÒP

Lo monde de PARLAREM EN VIVARÉS faguèran lur amassaa generala ès Auzon, dissande 8 d'avril. L'accion de l'associacion se pòt resumir en doàs activitats :

- los cors d'occitan ès Anonai : qu'es un afaire que marcha. I a totjorn un grope d'una dotzena e chasque an adús de monde novèl,

- lo Grinhon que fai sa petita viá gràcia a quellos que bàilan de textes : Lucette, Gui, Guste, Marcelle, Miquèu...

Qu'èra tot per daquestan. Coma las finanças son bonas, èra temps de faire de projects. Ne'n manca pas mas, de còps, qu'es la fòrça que fai fauta. Entremei los projects : edicion de liures (n'i a un en preparacion aube de textes de Marie Mourier pareissuts dins lo Grinhon), reünions per parlar (de tot de ren mas en nòstra lenga), la jornaa occitana que se faguèt pas l'an passat... Per faire aqueste travalh, un CA fuguèt elegit daube l'apondon de monde novèl.

Anem, tornarem faire !

E per tornar faire, lo vespre faguèran un genta velhaa. Doàs oras de temps, istòrias, chançons, musica. L'Ugueta, aube lo Patrick Mazellier, nos chantèt quauquas chansons dau novèl disc de Rural Café (veire en p. 2). La Corala Occitana de Pòrta ofriguèt un torn d'Occitània daube de chants d'un pauc pertot, de Provença en Bearn. Lo monde ne'n tornèran demandar. L'Ivan e son accordeon faguèran encara virar quauquas dançaires per achabar la velhaa.

Veiquià, lo Grinhon èra tot resviscolat e per monstrar que ten lo còp vos adús encuèi un plen fai de novelas qu'avètz mas de legir.

LO GRINHON es la gazeta de l'associacion occitana PARLAREM EN VIVARÉS de vès Anonai. Es mandat a tos los aderents.
Per lo receure, mandar 8 € a :
LO GRINHON
Le Petit Avanon
07370 OZON
Faire lo chec a l'òrdre de PARLAREM EN VIVARÉS. Las adesions partan dau n° de Prima e s'achaban daube lo n° d'Ivèrn...

PER AU VIR

Per quela prima, lo Grinhon vos conseilha dos discs que venon de parèisser.

Rural Café En suivant la draille...

C'est le deuxième CD du groupe ardéchois. Et c'est une réussite ! Est-ce par la présence d'Huguette Betton ? Bien sûr, mais pas seulement. La couleur générale du disque est d'une belle unité musicale. Le violon et la flûte mènent la danse de ce groupe habitué aux bals. On retrouve donc beaucoup d'airs à danser : bournées, rigaudon, vires, rondes... choisis dans des répertoires allant du Vivarais aux Alpes avec quelques incursions en Auvergne, voire en Italie, Turquie ou Irlande. Pour faire contre-point et reposer les danseurs, des chants traditionnels viennent émailler le disque : le très connu "Veiquià lo genti mes de mai", un "Carnaval" original, une chanson de buveur "Et roula la" et le magnifique cantique "Viergeo de lo sèdo" (graphie de l'auteur). La présence des voix féminines enchantent ce disque et lui donne son relief. On appréciera le travail de tous les musiciens qui tissent l'accompagnement : subtilité des percussions, richesse harmonique du bouzouki (écoutez l'intro du rigodon des Vacherins) et des claviers soutenus par la discrète mais indispensable contrebasse.

Distribué par L'Autre Distribution

Infos : ruralcafe.com

JAN-MARI CARLOTTI **"DIRE Robert Lafont"**

C'est la poésie qui a trouvé une voix et une musique pour la dire. La poésie est celle de Robert Laffont, romancier, essayiste, scientifique, enseignant, militant inlassable, politique. La voix et la musique sont celles de Jan-Mari Carlotti. Ce n'est pas un disque facile. Il faut l'écouter par morceaux, revenir en arrière ou se laisser prendre et emporter dans le flot des paroles, porté par la musique. C'est un disque "à lire" pour savourer en détails la poésie :

"Un còp que morissiá la vila / au tombant fosc d'un baloard / calinhave coma una filha / un poëma de mal azard. (*Une fois que mourait la ville au sombre abrupt d'un boulevard je caressais comme une fille un poème de mal hasard.*)

Lo sol poder es que de dire. / Dire doç : una aranha / penchena lo solèu / sus lo pònt de l'aubeta. / Dire fèr : la montanha / es una frucha amara / qu'enteriga lei sòrgas. / Dire larg : la marina / a pausat sei doas mans / sus l'esquinau dau Mond. / Dire amic : l'amarina. / Ma lenga es davant ieu : nusa coma una dròlla. (*Le seul pouvoir est de dire. Dire doux : une araignée peigne le soleil sur le pont du petit-matin. Dire sauvage : la montagne est un fruit amer qui agace les sources. Dire vaste : la mer a posé ses deux mains sur l'échine du monde. Dire ami : l'osier. Ma langue est devant moi nue comme une fille.*)

La Ròsa de Ponent estrifa la Cevena. / Ma vida es aici coma una fònt / ont s'abeure mon vièlh pòble / Paure pòble atrabalhit. / Ai mei mans dedins tei mans / e te tòrne çò que balhas / perque sabe mièus que tu / que la lenga es de nosautres. / Paure pòble pòble rèi / ... / te menarem amb nòstra lenga / sus l'estrada dei mainadas. / Perqué sabe mièus que tu / que lo matin es de nosautres. (*La Rose du Couchant déchire la Cévenne. Ma vie est ici comme une source où s'abreuve mon vieux peuple. Pauvre peuple travailleur, j'ai mes mains dans tes mains et je te rends ce que tu donnes parce que je sais mieux que toi que cette langue est à nous. Pauvre peuple, peuple roi ... nous te conduirons avec notre langue sur les routes de la jeunesse. Parce que je sais mieux que toi que le matin nous appartient.*)

Si vous ne le trouvez pas chez votre disquaire : www.jan-mari-carlotti.com

LO TOANE E LO SANDRON

« *Avèm pas tot achabat, n'i a ben encara au cuòl dau sac.* »

Il y a encore des textes de Marie Mourier que le Grinhon ne connaissait pas.

Dedins un petit vilatge de nòstra Ardecha, coma de pertot, i aviá de tot monde, de femnas, d'òmes, d'enfants, de vielhs, de joines, de gentis, de laides, de valhents, de feniants, de riches, de paures, de filhas, de garçons. Veiquiá ! Aqu'es surtot dau Toane e dau Sandron que vòlo vos parlar. Se semblavan franc pas.

Le Toane quand lo veiam per la promèira fes, vos eipatava : bèl moiennament, bien bastit, tot frisat, una petita mostacha, una genta babina e pas vergonhós, saviá bien parlar. Enfin, saviá plaire mai que d'autres garçons, aussí èra tot content de veire que las gentas filhas li viràvan autorn, las autres ausàvan pas.

Lo Sandron aqu'èra tot lo contraire. Ille, dengús l'avisa. Un pauc trop bèl sembla un eschalàs, en aquele temps ne'n aviá gaire. Entremei los autres, saviá pas que faire de sos lòngs braç e de sas mans. Coma parlava pas, saviá pas gesticular e los moçaires disián : "Avisatz-me aquele grand pelat !" Quò li fasiá pas gaire, si parlava pas trop, saviá bien escutar e n'apreniá totjorn, mesme que passava per èstre un pauc savent. Mas, vergonhós, saviá pas se faire

veire e se'n fotiá pas mau si sa babina èra pas genta. Èra eürós de viure e n'avisa que le bon latz de la viá. Pas corataire, èra eürós de veire que solament una filha l'avisa. Aqu'èra la Sofi que, ila mai, èra pas la mai genta e fasiá pas tant d'embaras mas èra saja e valhenta. E s'amavan tel que èran. La gentor se minja pas en salada au dire daus anciens. Tots dos s'estimavan e s'esposèran e, coma dins los contes de faas, fuguèran eürós e aguèran de gentis enfants.

De son latz, le Toane, ile mai, s'èra mariat. Mesme que per aquò aviá un pauc patit per çò que parèis que d'autrement aiá un sale caractere. Las filhas, las unas après las otras, le laissàvan tombar. E quela que aviá fenit per l'esposar, parèis que èra pas bien eürosa. Mas se ne'n ditz tant !

Tot aquò qu'es per dire que chau pas totjorn se fiar en las aparenças, que tot çò que brilha n'es pas d'aur, mai l'òm monta naut mai l'òm se fai mau si l'òm tomba. La viá es coma quò : le boneür que ven de la glòria es jamai le melhor.

Marie Mourier

La Ronda daus Mes per Los Nòstres Pichòts

5 – M A I

Lo jòli mes de mai es revengut !

Au grat de l'aura, lo parpalhon butina de flor en flor.

Ofrèm las campanetas blanchas dau muguet en totes aqueles qu'amèm.

Dins los aubres e las randissas, de totes los nis montan de chants d'aucèls.

La reina de mai es la mieuna mamà !

Per ela, un bèu boquet de ròsas e de lilac blanc.

Bona fèsta mamà !

L.R.

QUALQUES NOVAS DAU COSMÒS

N.B. Mèfi ! Per comprendre çò que va segre, fau èsser bac + 31 o completament simplatàs, que benlèu fai gaire de diferença

Veniài d'arrivar o l'ostal d'una perme-nada dins las còlas aube ma china, que lo telefone se botèt a sonar. "Tròç de binion", bramavi. Me pòdi pas abituar a d'aquela besonha que vos ven disturbar, coma se ditz en anglocitan, sens prevenir nimai s'escusar. Descrochèri :

- Allo, Gui ?
- Voí !
- Siàu Josèla, ta cosina d'Ardescha.
- Adiú, Josela, que t'arriva ? Semblas desvirada.

- Veni de reçaupre una letra dau Marcelon !

- Que disas, pas possible ! Ont es ? A quand tornarà ?

- Escota : un omenet un pauc estrange me portèt aquesta letra fai pas una ora e me diguèt, en patoès, que vendrà querre una responsa divendres de ser si lo volí, que lo Marcelon a pas pogut venir, que viu dins un país fòrça luenh, que se pòrta bien e que, benlèu, nos vendrà veire un autre còp.

Es que pòs venir lo vendres que ven ?

- Pas de problema, pòs comptar sus ieu. Tè ! si vòs, apresta un brave topin de tartiflas ambe de lard.

I sèm, me pensèri. M'èri pas enganat : lo Marcelon es sus Trifolàs !

Vos sovenètz de la disparicion de mon cosin, fai, a l'ora d'iara, mai de detz annadas. E tambèn de las visitas que nos fan quelques còps los trifolassians, aquela mena d'omenets mai que bravonets qu'an una pi-chòta coa verdejanta que bolèguia sens relambi.

Me regaudissiài de tornar veire un d'aqueles amics de l'espaci e de poder charrar quauque temps amb' el : vos sovenètz que, manca lo trifolian, parlan l'occitan coma paire e maire.

Lo divendres, èri chas Josèla a quatre oras de vèstre. Sus los sièis, aquò tustèt a la pòrta sens qu'aguèssem ausit dengús venir. Dobrissèri e veguèri un trifolian que me diguèt :

- Mai, vos connèissi ! Quò's vos que nos avètz adjudats quand nos foguèrem es-garats vèst Fontainebleau.

- Pardí ! Qunta jòia de vos tornar veire. Nos fau tutejar ! Coma te dison ? Ieu, soi Gui.

- Tipoton.
- Minjaras ben quauque ren ambe nos-sautres ?

- Ambe plaser.
Fau dire que Tipoton niflava dau costat de la cosina dempuèi qu'èra arrivat.

Aprèp qu'aguèssem charrat, e que nos aguèsse rassegurats sus la santat dau Marcelon e sus sa novèla vida, vouguèri ne'n saver un pauc mai sus Trifolàs. Alara, nos assabentèt sus son monde.

- Trifolàs es una planeta dau sistèma solari.

- Pas possible, a l'ora d'iara, conneisèm pas que nou planetas que viran a l'en-torn dau solelh. E pas de Trifolàs !

- E los asteroïdes ? Savis, aquesta nivolàs de mini-planetas que son de morsèls d'una planeta bèla espetada fai de milenaris e de milenaris.

- Voí, mai alara benlèu que los terrians sonan Trifolàs d'un autre nom, me so-vi que Cerès es la mai gròssa, seriá pas ela ?

- Non. Trifolàs es encara mai bèla. Son diamètre es de tres mila km, gaibren coma vòstra luna. E la podètz pas veire de la Tèrra que foguèt desvirada per Jupitèr. Vira, iara, entre Saturne e Jupitèr que l'escondon de vòstra vista. La durada de sa revolucion siderala es de 2.381 de vòstres jorns. Aquò

fai que fau sèt annadas de la Tèrra per una annada de Trifolàs e que podèm viure sèt fes mai que non pas vos. Trifolàs a una atmosfèra que sembla la de la Tèrra, ambe trenta del cent d'oxigèna.

- Praquò, coma sètz luenh dau so-lelh, podètz pas viure normalament que dèu faire trop freid.

- Verai que la temperatura sus lo desús es de moens cent cinquanta de vòstres degrés. Mai Trifolàs a una fòrça bèla activitat volcanica que podèm utilisar per chaufar de las botiòlas gigantassas onte fai autorn de quinze degrés. E avèm d'escafandres per nos permenar au defòra.

Se ditz que los primiers trifolians, devant la bastissada de las botiòlas, vivián dins de las baumas prigondas prèp de nòstres laques sostrifolèstres.

- E dempuèi quand n'i a de monde sus Trifolàs ?

- De nòstres assabentats penson, e aquò's mon vejaire, que la vida venguèt chas nos coma sus Tèrra. D'autres dison que sèm venguts de la Tèrra, en un temps fòrça vielh onte i aviá una civilisacion mai avançada que la vòstra d'anèit, que se disia Atlantida.

- Coma fasètz per venir tant sovent aici ? Trifolàs se dèu trovar a mai d'un mi-liard de km de la Tèrra e fau sèt o uèit annadas per o faire.

- Pas per nosautres ! Vòstre Einstein diguèt que n'i aviá eqüivalènça, a un coeficient prèp, entre matièra e energia. Sèm faits, vos coma nos, de matièra e d'energia. La matièra pòt pas navigar a una iperbèla rapiditat, mai si l'energia. Avèm inventat la possibilitat de passar de l'una a l'autra ambe codificacion especiala que permet de non destrusir nimai modificar la personalitat. Adonc, fau solament doàs mes de la Tèrra per que los trifolians viatjan entre nòstras planetas. Aquò foguèt pas possible per el quand lo Marcelon acceptèt de venir chas nos. Lo viatge durèt una annada trifolian. Son codatge es a se faire e poirà lèu vos faire una pichòta visita.

Es alara que la Josèla, qu'aviá agut quelques penas per sègre las explicacions tecnicas, se saquèt sus Tipoton per l'embarcar.

- Qunta jòia venis de me bailar de me dire aquò ! Vau reveire mon fraire que cre-siàu dispareissut e benlèu mòrt. Se me reteniàu pas, tirariá ta pichòta coa verdejanta !

Lo Tipoton s'espètèt de rire e respondiguèt :

- Mèfi ! Poirá cambiar de color. Amariàu puslèu tastar d'aquelas tartiflas ambe de lard que nifli dempuèi que soi entrat.

Gui Legrand

VOCABULARI

cola = (colline)

pòdi = pòio (je peux)

botiola = bodòla, bofia, gonfla (ampoule)

disturbar = desrenjar, destorbar (to disturb en anglés)

tartiflas = trifòlas

s'enganar = se mancar, se trompar

sens relambi = a la contunuá

se regaudir = saver de bon, faire joi, rejoïr

charrar = barjacar

dobrir = erir, badar

adjudar = aidar

assabentar = apprendre, rensenhar

vista = veguá

praquò = per aquò, pasmens

bauma = bòrna (grotte)

anèit = encuèi


sègre = sèure

En funant au plan dau Grinhon

En fouillant dans le grenier, notre Grinhon a retrouvé des textes parus il y a bien longtemps. Il a pris bien du plaisir à les relire. Y trouverez-vous le même plaisir ? Veiquià un texte de Marguerite Granger, en qui lo Grinhon manda son bon sovenir, tirat dau n° 11.

PAURA VIELHA CHARRETA

Paura vielha charreta. T'ai rencontraa au coenh d'un prat, abandonaa de tots. Eürosament, autorn de tu florissián los pelorsièrs. Èras tota entoraa de blanc e de verd. Siàs ben vielha. E mauvès ton estat. Mas siàs encara capable de faire virar dedins ma testa una fola de sovenirs dau temps de ma joinessa.



Mon paire aviá la mesma charreta qu'atalava a sos beus : lo "Suisse" e lo "Marquis", per anar feneirar daube mos fraires. La granja èra petita. Alòrs, fasiam de fenassièrs que fasián d'ombra, o d'abris per las bergèiras. E quò fasiá mai per faire moi-rar las sòrbas : fasiam un pertús dins lo fen, botàvam las sòrbas e bochàvam per pas que

d'autres gormands las tròvan. E esperàvam quauques temps.

Charriàvam las gerbas, quand èran moiras, per las adure ès l'aira per ne'n faire de gerbèiras. E mai charriàvam de boès per se chaufar quand burlava, que la bisa passava amont ès la Grassa.

Mon paire aviá una autra charreta per lo chaval. Chaliá lo veire, lo "Cadet", coma fasiá dringolar los grelòts de son colier, e pichar sos fèrres sus las peiras dau chamin, quand èra atalat per anar vendemar aube una charraa de benas plenas de gamins eüros d'anar copar de rasims.

E quand la bena èra plena, preniam lo pestèl per esbolhar las grapas per faire de jus. E, aquí, nos regalàvam e beviam nòstre benaise. A ! queu jus de rasim, n'ai gardat lo gost dins la bocha. E queu perfum de frut fresc esbolhat, l'essublarai jamai.

Plasirs simples, mas bograment fòrts dins ma memoara.

Encuei per los sovenirs, l'òm vei, dins los jardins de las vilas novelas, de roàs de charreta per faire genti...



Marguerite GRANGER

LOS MOTS CROISATS dau Gui

1. M.Chevènement en pòt trovar tanben dins nòstras montanhas. 2 . Botarà los uns sus los autres.
3. Vielha espanhòla. 4. Biais per rafreichir.
5. Quatre a Roma. Asne a Juësa. 6. Tròç de lenha mau brutlada. Annada. 7. Qu'exisitisson. 8. Que bolegan pas.
- A. Dalhaire. B. Daube en Lengadòc. Òc a Chelsea (en òc). C. Esterilisat. D. Per saver d'onte ven lo vent. E. Arresta la veitura sens o voler (a rebors). Pianiste nascut a Besièrs. F. Òc a Munich. Òc a Morlaix. Òc a Verone. G .Comanda. H. Sodium. Pus pichòta que la moièna.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

LO BEURE E, LO MINJAR ...



RECÈTA per MAI – JUNH

Per Lucèta Rochièr

LOS BINHETS de CÀCIAS

Per la pasta a fricassar, chau :

250 gr. de farina – 2 uòus – 2 culhièraas a sopa d’òli de vira-solelh – 1 pinçaa de sau – $\frac{1}{4}$ de litre de lait – un pauc d’aiga – quauquas grapas de càcias.

- Plonjar lestatament las grapas de caciàs dins una bacina d'aiga, las far esgotar puèi sus un torchon.
- Dins un saladièr, far una font daube la farina, botar la sau, l’òli, los uòus. Mesclar en banchant a chaa pauc daube lo lait e l'aiga.
- Dins una padèla, far chaufar l’òli per fricassar.
- Plonjar las càcias dins la pasta (grapas entières o flors desgrapaas).
- Far fricassar. Quand los binhets son cuèits esgotar sus una servietta (o de papièr pompaire) e saupodrar de sucre.
- Minjar chaudet.

« Je voudrais insister pour que vous fassiez l'essai de cette friandise ... Vous êtes loin d'imager le plaisir que vous donnerez à l'enfant auquel vous l'aurez offerte, puis à l'adulte qu'il sera devenu. Pour toujours à la vue de l'arbre (fleuri) ... Il aura faim de beignets de fleurs d'acacia, de cet exceptionnel goûter de mai ».

Marie ROUANET
(*La Cuisine Amoureuse, Courtoise et Occitane*).

Nòta : Povètz remplaçar las càcias per de flors de saüc.

Vocabulari : Càcia (flor dau cacièr) = Fleur d'acacia. Vira-solelh = Tournesol. Lestament = rapidement. Padèla, paila = Poêle. Saüc, Sambuc = Sureau.

LA VIÀ A LA CAMPANHA

Una chançon de Marie Mourier

La viá a la campanha coma èra soliá
Si èra bien penabla aviá sos bòns costats
Le travalh defecile coma es totjorn restat
Poiam pas 'nar si vite èram moens tormentats

Preniam le temps de faire tot bien coma faliá
Quò rapportava gaire mes qu'èra coma quò
De pauc nos contentavam e viviam sans confort
Dins totas las maisons aviam le mesme sòrt

Sans legir ni escrire sufia de travalhar
L'òm ganhava sa viá a la fòrça de sos braç
La dròga la pollucion e mesme lo sida
Aquelos mots tarribles dengús los saviá pas

La prima començàvam a neteiar los prats
E faire las trifòlas, las picar, las comptar,
Faliá copar virar e ratelar los prats
Levar leiar las gerbas quand veniá meissonar

Se fasiá de gerbèiras qu'èran de monuments
Fasiam las escossalhas bòns e mauvès moments
Quand veniá la rebola èram tots bien contents
Beviam, rriam, chantàvam après un bòn festen

Los enfants sans vacanças s'esnoiavan pas
Tot l'an, l'estiu surtot, èran bien ocupats
Aidavan a tot faire qu'èra bien oblijat
Èran eürós encara si èran pas loiats

Un jorn de la setmana anàvam au marchat
Vendiam burre e fromatge quò fasiá quauques sòus
N'achetàvam d'esclòps un pauc d'espiçariá
Un pauc de fiau a cósar un paquet de tabat

La diumenja arrivava per se repausar
Anàvam a la messa faliá pas la mancar
L'òm se'n tornava en banda las femnas en jaquetant
Los òmes au bistròt ne'n fasián bien autant

Las filhas après vèspre se'n anavan en champ
Sovent per lur aidar raplicava un galant
Las bèstias per aquò n'èran pas mielhs sonhaas
Faliá ben discutar davant que se mariar



Tiràvam las trifòlas las chastenhas amassàvam
Lavoràvam las tèrras e las ensemençàvam
Quand l'ivèrn arrivava, bien sovent calhonàvam
Las velhaas començavan en travalhant chantàvam

Fasiam panièrs, palhassas, las femnas petaçavan
E quand la nèu tombava e que nos ensarrava
Chascun aube sa pallà 'nàvam faire chalaa
Enfin l'ivèrn passava e n'èram pas fachats.

Marie Mourier

MOTS CROSATS (responses)

- 1 – SAUVAJON. 2 – EMPILARA. 3 – IBERA. 4 – AERACION. 5 – IV. ASE. 6 – TISON.
AN. 7 – REALAS. 8 – ESTATICS.
A – SEIAITRE. B – AMBE. IES. C – UPERISAT. D – VIRAVOLA. E – ALAC. NAT.
F – JA. IA. SI. G – ORDONA. H – NA. NENAS.